




SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-10-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa l Puku ya l

ISBN 978-1-920458-10-2

E boeleditšwe
ebile e sepelelana le
CAPS



Leina:

Klase:



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME
LA GAE

Puku ya l
Kotara ya l & 2



Mdi. Angie
Motshekga, Tona
ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.



Ba lapa

Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.



Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.



Mošomo

Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.



Tokologo le tšhireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



Tšhireletšo

Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagaše. Hlokomela diphoofole le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.



Boagi

Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.



Tokelo ya go hlagiša maikutlo

O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.






Mphato
wa



L e e m e l a g a e



Puku ye ke ya:

SEPEDI

Puku ya

I



Morero wa 1: Sekolo

Diitenng

- 1 Dira seo ba se dirago 2
Kopiša boemo bja bana mo diswantšhong.
Tshepedišo ya ditho
- 2 Mmele 4
Ditho tša mmele
Theeletša gomme o šupe setho sa maleba mo
mmeleng. Sega diswantšhwana tša ditho
tša mmele, o di mamaretše seswantšhong
sa maleba.
- 3 Nngele le mmagoja 6
Mathoko
Latela /Gatiša seatla sa ngele le sa mmagoja
o bale menwana.
- 4 Nngele le mmagoja 8
Mathoko
Bontšha seatla sa ngele le sa mmagoja
Go ngwala: Go gatiša
- 5 Ithute go ngwala leina la gago 10
Go ngwala: Pharologanyo ya diswantšho,
šupa gomme o dire sediko di tlhakeng tša
leina la gago.
Ithute go ngwala leina la gago.
Methalo ya go theoga: thala dikotana tša
difolaga tše. Thala dikutu tša matšoba a.
- 6 Ba gokae? 12
Maemo mo sekgobeng: Go bolela: Bolela
gore bana ba gokae mohl: godimo ga, ka
fase ga, pele ga, ka morago ga.
- 7 Na e dira lešata le lebjang? 14
Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta
mang? Na e dira modumo o bjang?

- Pharologanyo ya diswantšho: Dira sediko go
yeo e sa swaneng le tše dingwe mo thalong
wo mongwe le wo. mongwe.
- 8 Boipabalelo ka gae 16
Go bolela: Šupa seo se lego kotsi mo
seswantšhong. Hlaloša gore ke ka lebaka
la eng se le kotsi.
- 9 Go nyalanya 18
Pharologanyo ya diswantšho, tirišo ya ditho.
Thala mothalo go nyalanya ngwana le
mmagwe.
Go kwa modumo: Phoofole ye nngwe le ye
nngwe e dira modumo wa mohuta mang?
- 10 Phapoši ya ka 20
Dingwalopono, go bolela: Bolela maina a dilo
tše di lego ka phapošiborutelong. Ke dife
tše le nago le tšona ka phapošiborutelong
ya lena?
- 11 Selemo le Marega 22
Mebala le dihla: Dira sediko diaparong tšeo re
di aparago selemo, ka bohubeu, gomme
tša marega ka botlalera.
- 12 Bothakga 24
Dira sediko go dilo tšeo re di šomišago ge re
hlwekiša.
Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela
mohlala wa mararankodi.
- 13 Bagwera 26
Go bolela ka seswantšho
Ka sekolong / Ka phapošing
Bolela ka seswantšho
Modumo: a

- Bolela modumo gomme o o khalare, ka
morago o o hwetše gomme o o direle
sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le
mantšu a.
Lapologa
- 14 Modumo: a 28
Ithute go ngwala tlhaka ye.
Modumo wa mathomo: Dira sediko
diswantšhong tšeo di thomago ka modumo
wo a-.
Pharologanyo ya diswantšho: Nyaka gomme
o dire sediko go seswantšho, tlhaka goba
sebopego sa go swana le sa mathomo.
Go nyalanya mebala le dibopego.
- 15 Go thuša 30
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: b
Bolela modumo gomme o o khalare, ka
morago o o hwetše gomme o o direle
sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le
mantšu a.
Lapologa
- 16 Modumo: b 32
Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b
Dira sediko diswantšhong
tšeo di thomago ka modumo b-.
Ngwala tlhaka b, dikgobeng
gore mantšu a nyalane le
diswantšho.



Morero wa 2: Go bapala mmogo

- 17 Re a bapala 34
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: e
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 18 Modumo: e 36
Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme
o ithute go ngwala tlhaka ye e.
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo e-.
Ngwala tlhaka ye e, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 19 Re bapala morabaraba 38
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: p
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 20 Modumo: p 40
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: p
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo p-.
Ngwala tlhaka ye p, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 21 Ke ya sekolong 42
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: i
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 22 Modumo: i 44
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: i

- Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo i-.
Ngwala tlhaka ye i, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 23 Morutiši wa ka 46
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: t
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 24 Modumo: t 48
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: t
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo t-.
Ngwala tlhaka ye t, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 25 Go bapala mmogo 50
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: o
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 26 Modumo: b 52
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: b
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo b-.
Ngwala tlhaka ye b, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 27 Go opela 54
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: m
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa

- 28 Modumo: m 56
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: m
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo m-.
Ngwala tlhaka ye m, mo dikgobeng gore mantšu
a nyalane le diswantšho.
Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya
dithaka.
- 29 Go ya gae 58
Go bolela ka seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: u
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 30 Modumo: u 60
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: u
Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka
modumo u-.
Ngwala tlhaka ye u, mo dikgobeng gore mantšu a
nyalane le diswantšho.
- 31 Fihla o bolokegile 62
Go bolela ka ga seswantšho
Go bala lefoko
Modumo: s
Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o
o hwetše gomme o o direle sediko.
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše
medumo.
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu
a.
Lapologa
- 32 Modumo: s 64
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go
ngwala tlhaka: s
Dira sediko diswantšhong tšeo di
thomago ka modumo s-.
Ngwala tlhaka ye s, mo dikgobeng
gore mantšu a nyalane le diswantšho.





Morero wa 3: Ka morago ga sekolo



33	Go ja ka tshwanelo	66
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: c Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
34	Modumo: ē	68
Nyaka mohlala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararankodi. Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ē Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ē-. Ngwala thaka ye ē, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša mantšū ao a thomago ka thaka h.		
35	Ka morago ga sekolo	70
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: r Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
36	Modumo: r	72
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: r Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo r-. Ngwala thaka ye r, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
37	Dipapadi	74
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: d Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
38	Modumo: d	76
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: d Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo d-. Ngwala thaka ye d, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho. Go ngwala: Hlama mantšū ka go kopanya ditlhaka.		

39	Bothakga	78
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: q Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
40	Modumo: š	80
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: š Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo š-. Ngwala thaka ye q, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho. Go bala: Khalara lentšū la maleba le le nyalanago le seswantšho.		
41	Ikhutše	82
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: f Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
42	Modumo: f	84
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: f Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo f-. Ngwala thaka ye f, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
43	Mošomo wa gae	86
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: y Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
44	Modumo: y	88
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: y Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo y-. Ngwala thaka ye y, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		

45	Bomma ba a reka	90
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: g Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
46	Modumo: g	92
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: g Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo g-. Ngwala thaka ye g, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša dilo tše di thomago ka modumo g		
47	Tate wa ka	94
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: w Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
48	Modumo: w	96
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: w Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo w-. Ngwala thaka ye w, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
49	Buti wa ka	98
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: h Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
50	Modumo: h	100
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: h Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo h-. Ngwala thaka ye h, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho. Khalara diboego tše di nago le thaka ye, y ka boserolane le thaka ye, g ka botalamorogo.		

Morero wa 4: Balapa la gešo

51	Rakgolo le makgolo	102
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: l Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
52	Modumo: l	104
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: l Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo l-. Ngwala thaka ye l, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
53	Malome le rakgadi	106
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
54	Modumo: th	108
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: th Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo th-. Ngwala thaka ye th, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
55	Go thuša	110
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo.		

Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
56	Modumo: k	112
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: k Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo k-. Ngwala thaka ye k, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
57	Matšatši a matswalo	114
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
58	Modumo: n	116
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: n Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo n-. Ngwala thaka ye n, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
59	Go ja	118
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
60	Modumo: j	120
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: j Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo j-. Ngwala thaka ye j, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane		

le diswantšho.		
61	Go thuša ka gae	122
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: z Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
62	Modumo: ô	124
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ô Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ô-. Ngwala thaka ye ô, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		
63	Serapeng sa diphoofo	126
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: ts Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšū: Bala mantšū gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšū le mantšū a. Lapologa		
64	Modumo: ts	128
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ts Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ts-. Ngwala thaka ye ts, mo dikgobeng gore mantšū a nyalane le diswantšho.		






A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.

Kotara ya 1 – Beke ya 1

Swara
hlogo ya
gagoSwara
magetla a
gagoSwara
mpa ya
gagoSwara nko ya
gagoSwara dikhuru
tša gagoNtšha
leleme la
gagoTswalela
mahlo a
gago



Swara
menwana
ya gago
ya maoto



Phatlalatša
menwana
ya gago

Otlolla letsogo
la gago



Swara
hlogo ya
gago

Swara godimo



Ikotlolle kudu






A re direng

Theeletša morutiši wa gago gomme o nyake o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo seswantšhong.

Kotara ya 1 – Beke ya 1







monwana



A re thaleng

Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.






A re thaleng



Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa ngele.

Ngele

Kotara ya 1 – Beke ya 1




Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thala o latele sebopego sa seatla
sa gago sa mmagoja gomme o bale
menwana ya gago.

Mmagoja



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


7



A re direng

Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantšhong.
 Laetša letsogo la gago la mmagoja.
 Laetša letsoga la gago la ngele.
 Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.
 Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.


Kotara ya 1 – Beke ya 1






A re thaleng


 Thala dithapo tša dipalune tše.




 Thala diphatana tša malekere a.



 Thuša nose go hwetša letšoba.



 Thuša serurubele go hwetša letšoba.





A re thaleng

Dira sediko go tlhaka
ya mathomo ya leina la
gago.

E ngwale leboelela:

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ngwala:—

Leina:

Sefane:



A re thaleng




Thala diphatana tša difolaga tše.




Thala dikutu tša matšoba a.



Thuša kankaru go hwetša ngwana wa yona.



Thuša mošemane go fofiša khaete ya gagwe.





A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.

Kotara ya 1 – Beke ya 2

ka fase ga
lepokisi



ka ntle ga
lepokisi



kgauswi le yo mongwe



ka gare ga
lepokisi



go kgorometša
ka morago



go dula gare



go goga ka pele








A re direng




Bolela modumo wo e o dirago
Dira sediko go dilo tšeo di dirago lešata le legolo.





A re thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.





A re direng

Ke eng seo se lego kotsi mo seswantšhong? Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi?








A re direng

Thala mothalo go nyalanya ngwana le mmagwe.



Pere

Nku


Kolobe

Putšane

Tonki

Kgogotshadi

Lepidibitšana





A re direng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



mokotlana

dijo tša
letena

sangwetše


matute a
dienywa (tšuse)

apola

bolo



kgati



dipuku



phoustara

mararankodi

dikrayone

phensele

segomaretši

sekero

rula

raba

pene le lephephe

pente

poraše ya go penta

seyalemoya

khomphutha





A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tšeo re di aparago selemo.Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tšeo re di aparago marega.

Selemo

Letšatšikgwedi:



Marega



A re thaleng

Dira sediko go dilo tšeo re di dirišago ge re hlwekiša.






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

25





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ati Amo



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

aneqa





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ala	aga	ata
araba	amoga	anega



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo	Ati
-----	-----



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.





A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



a nega

Aa



a pola


a a a a a a a

A A A A



A re thaleng


Dira sediko go diswantšho tše di thomago ka modumo a.






A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.




Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.



Lapologa

Nyaka sebopego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo o wele.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



o	p	a	b
b	o	p	d
a	d	o	o
d	o	a	b





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

opa	oma	ota
ora	oba	bona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Amo	o	wele.
-----	---	-------



Lapologa


Anegela mogwera
wa gago ka seo
o se bonago
diswantšhong tše.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



molomo




kgomo








A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.



A re ngwaleng

Ngwala modumo o mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rena re a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

emere





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ema	epa	ela
lema	leta	lena



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rena	re	a	bapala.
------	----	---	---------



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone phoofolo.










A re nyalanyeng


Latiša methalo ya marontho.

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



epa

Ee



emere

e





E





A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

l _ som _

s _ boko

s _ k _ p _

l _ l _ m _



IO



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re lebelela papadi.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

palo	pela	pula
pane	pene	pudi



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re	lebelela	papadi.
----	----------	---------



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.





A re nyalanyeng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

p

a

d

b

p

b

a

d

p

b

d

a

b

b

d

q


p

a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



pudi



Pp

pitsi




p p


P P





A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.















A re ngwaleng


Ngwala modumo **p** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




___itša



___ene



___ente



___udi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Itu ke leina.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



i	e	o	i
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	i

dipikiri





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bina	dila	dira
diba	kiba	rita



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le
ao a latelago.



Itu	ke	leina.
-----	----	--------

Latša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.


Lapologa






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

le*i*hlo

I

i



i nama


i

I



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo i mo sekgobeng go feleletša lentšu.



sep_kiri



hlap



le_no



masw



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ga go tonye.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



t	d	j	t
i	f	a	j
t	a	t	f
f	t	j	i





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

t <u>a</u> u	t <u>o</u> di	t <u>e</u> mo
t <u>a</u> ba	t <u>o</u> la	t <u>e</u> e



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ga	go	tonye.
----	----	--------



Lapologa


Feleletša dipatrone tše.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho. Khalara seswantšho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



tala



Tt tau




t t

T T




A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



tafola	__eye	__en__e	__ama__i
__uku	lebo__o	le__olo	le__amo



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



motato
motapa



leihlo
leino



tamati
tapola



tente
sente



tadi
topo



seledu
setulo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo le Ati ba a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



b	s	e	b
e	b	o	s
b	s	x	b
s	u	b	a

bana





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bana	bela	bona
bala	bega	bopa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo le Ati ba a bapala.




Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehloga.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.





A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

	 bupi	 bala
--	----------	----------





b	b
---	---

B	B
---	---



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantšhong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatlela modumo **b** mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantšho.



bana



lebati



seboka



thaba



A re boleleng

Opela koša ye o e ratago.
Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Bana ba bina mmogo.



ABC


Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



m	n	u
a	n	m
u	m	n
m	u	n

mpša





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

mare	meno	moro
mabele	mebu	mona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bana	ba	bina	mmogo.
------	----	------	--------



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:



ID ya ka

Leina: _____



Sefane: _____

Letšatšikgwedi
la matswalo: _____ / _____ / 20_____



A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

mp^vsa

Mm

molomo



m m

M M



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentšu leo le thomago ka modumo **m** le se se thomago ka modumo **n**.

m

n




A re ngwaleng

m

n

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantšho.



__e__o



__aswi




__pša



__are



__oko



le__aka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



u	d	p	a
a	u	a	u
d	u	d	u
b	d	u	a

utama





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

uta	upa	bula
pula	kubu	kudu



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Ke	dula	gae.
----	------	------



Lapologa


Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.



__obo



__ubu



__uku




__amela




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho go thuša hlapi go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



uta

Uu

utama



u u

U u



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam__ne



r_la

k_b_



p_ku

kh_d_



p_la





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Sekolo se bose.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	s	s	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	s	a

serurubele





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

saga	seba	sola	sutu
saka	sega	sora	sekolo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Sekolo	se	bose.
--------	----	-------










Lapologa

Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo



serurubele



sefofane




s s s s s s

S S S S




A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **S** mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Buti o kgêma
apola e khubedu.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



ê	n	m	ê
n	ê	a	n
u	ê	u	a
ê	u	n	ê

tsêbê





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

serêthê

sekêrô



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Buti

o

kgêma

apola

e

khubedu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa






Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



sekêro

Ê ê




ê

Ê Ê



A re thaleng


Ngwala modumo wa ê mo sekgobeng go nyalanya lentšu le seswantšho.

 _____pa	 ts_____b_____
 sêk_____rô	 ser_____th_____
 r_____ma	 _____la



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke raloka ka bolo.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

radio





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

roka	rêma	roto
radio	ranta	reisi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	raloka	ka	bolo.
----	--------	----	-------



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



thabile

nyamile


befetšwe

tšhogile




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



r r

R R



A re thaleng


Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **r**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **r** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.


__anta
__adio
ku__anta
se_u__ubele
mohla__e





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Dipapadi di lokile.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	h	n	d
h	d	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dikolobe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

dula	duba	duma
dira	dila	diša



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Dipapadi di lokile.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.





A re thaleng


Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re thaleng





Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **d**.



A re thaleng

d **b**

Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu le seswantšho.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng

Rati o šomiša meetse a go fiša.



dumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



š	d	p	d
a	b	š	p
d	š	d	b
š	d	p	š

šeleng





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

morišana	lešaka	lešoko
pešana	lešela	lešata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o šomiša meetse a go fiša.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tsena le gore o bjang ge sekolo se tšwele.





A re thaleng

Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.



Bona



Swara



Dupelela



Tatso




Go kwa



A re thaleng

Khalara seswantšho go ya ka mebala ya medumo ye.

p= [red square] š= [orange square]
 b= [blue square] a= [green square] d= [yellow square]





A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

__au

__itsi

pe__ana

__onki

mp__a

__eboko

__are

__ubu

__ __ena

__oga

__mutla


__ __ou





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rati o dula fase.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



f	e	z	f
a	f	s	o
c	z	f	z
s	f	z	a



fologa



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

fala	fata	faga
fepa	fega	fela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati	o	dula	fase.
------	---	------	-------



Lapologa

Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



1



2




3

Ga a kgone go fologa.




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.







f f

F F



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

_eiye

le_o_a

le_ego

_olaga

_oreimi





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Tate o lebelela
puku ya Rati.

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j

yokate





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ya	ye	yona
yo	yeo	yela



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



yoyo

bo_a

_okate


_ela

se_alemo_a




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.




y y

Y Y



A re thaleng

Khalara diboepo tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.



A re thaleng


Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



bo__a



__okate



__o__o



se__alemo__a



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Mpša e gadima Ati le mma.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	g	p	g
a	b	a	p
g	a	g	b
a	g	p	d

gauta





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

gapa	gana	gare
gola	gata	gela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Mpša	e	gadima	Ati	le	mma.
------	---	--------	-----	----	------



Lapologa




Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantšhong tše.





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



garafo



gauta

g g

G G



A re ngwaleng


Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

le_otlo
moa_o
le_etla
_auta
le_apu





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke tate wa ka.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

wulu





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tawana

wela

wulu

lewatile

powana

dinawa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke

tate

wa

ka.



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising lefe gomme o a mamaretše gona fao.



a



e




i

hlapi



o



u

loga

lema

kefa

fihla

pudi

mela

puku

leta

lota

mala

pula

loka


kubu

fiwa




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



W w

W w



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **W**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **W** mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tša mantšu ao.

ta__ana

dina__a

__ulu

le__atle



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Hemene o a lokiša.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



h	j	g	h
g	h	g	p
h	a	h	g
u	p	a	j

hempe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

hema	holo	huna
hibila	hola	hula



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.






A re thaleng

Iša bana ba
sekolo ntlong
ye khubedu.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



hempe **Hh** helikoptara





h h

H H



A re ngwaleng

Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

 h araka	 __amola	 __arepa	 __elikoptara
 h ambeka	 __empe	 __otele	 __ubedu



A re thaleng


Thala diswantšho tša mantšu a.

h empe	h araka
h ambeka	h amola



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Ba laela bana.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



l	d	l	d
a	b	a	p
d	l	d	l
a	d	l	d

leeba





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

loma

loba

lapa

loka

loga

lata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ba

laela

bana.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale



sef sa



tšofetše




monnyane






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leeba




legotlo





A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo | mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

__eoto

__egapa

__etlakala

__ebone

__egokobu

__epogo





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



thata




A re baleng

Bona ba bogetše
thelebišene.

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



th	r	th	f
t	f	t	th
r	t	d	b
th	r	f	e

tharo

3



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

thipa

thaba

thuša

thata

thala

tharo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bona

ba

bogetše

thelebišene.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se bogetšego.





A re thaleng


Latiša methalo ya marontho.

3 3 3 3 3 3



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



th th

TH TH



A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



__aba



__utlwa



ru__a



A re thaleng

Khalara tharo ye nngwe le ye nngwe ka mmala wo o o ratago.

tharo

3

3

3



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke thuša mma le sesi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



k	v	k	u
t	k	t	m
k	n	k	u
v	u	v	k

katse





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

kae	kobo	kamo
kala	kofi	koma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	thuša	mma	le	sesi.
----	-------	-----	----	-------



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa




Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepe.






A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



katse

Kk



kobo

k k

K K



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k

l

s

oma

koma

loma

soma

g

r

m

ola

r

l

t

ema

le

ta

ka

ba



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Nano o tima dikereese.



ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



n	d	n
a	n	a
d	a	d
a	d	n





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

nama	noka	noko
nako	nona	nona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Nano o tima dikereese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa


Thala dikereese godimo ga khekhe go laetša mengwaga ya gago.






A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



noga

Nn

nare



n n

N N




A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t

f

m

ala

b

n

l

oka

l

h

r

ema

f

s

j

ega



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re baleng

Re ja dijo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j

jeresi





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ja	jele	jela
dijo	bojato	sejato



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re	ja	dijo.
----	----	-------



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



tate

mama

sese

buti

makgolo

rakgolo



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j

t

f

t

g

j

t

j

t

t

f

a

f

d

f

t

p

j



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

J j

ja



J j

jeresi




j j

J J



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



dijo

pelo



diatla

diapole



jamo

jase



jase

joki



jenale

joki



jeli

joki



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re baleng

Goro o a ba hlôla.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



ô	c	a	s
a	e	ô	e
ô	s	c	ô
s	x	e	s



Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ôpa	ôma	ômelela
ôpela	ônala	ôta



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Goro	o	a	ba	hlôla.
------	---	---	----	--------




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Feleletša seswantšho se.



MORUTIŠI: Saena



Letšatšikgwedi

123




A re thaleng

Latša methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.







ôra





A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



ntlô

thaba



môba

rola



motho

tônki



nôga

nola



sekolo

nkô




roko

kobô



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re bona dipitsi tše nne.



ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

t s

p	d	p	ts
ts	b	a	p
d	a	ts	b
a	ts	p	d

tsela





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tsela	tsêbê	tsoga
tseba	tsoma	tsena



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re	bona	dipitsi	tše	nne.
----	------	---------	-----	------



Lapologa


Thala mothalo go tloga go phoofolo go ya legaeng la yona.





A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

TS ts

TS ts

tsoga



ts ts

TS TS



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



n ose



p dilekgwane



ogokolodi



tši



erurubele



etsetse



egokgo




eboko



egwagwa



okgaditswana



mo bu



onang



ohlwa





17

The boy who cried "Wolf!"

Kotara ya 1 – Beke ya 5

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu


Vv






Ww

Xx

Yy


Zz







Sega mo go methaladi ya marontho gomme
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



Disegwa tša ka






17

The boy who cried "Wolf!"

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo



mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo





Word cards:
Cut out the word cards on the dotted lines.
Match them with the word cards in the numbered worksheet. Paste them over the right word.

13	Amo	Ati	Ann	and	Sam.	
15	Amo	le	Ati	ba	a	bapala.
17	Rena	re	a	bapala.		
19	Re	lebelela	papadi.			
21	Itu	ke	leina.			
23	Ga	go	tonye.			
25	Amo	o	wele.			
27	Bana	ba	bina	mmogo.		
29	Ke	dula	gae.			
31	Sekolo	se	bose.			
33	Buti	o	ja	apola	ye	ncencane.
35	Ke	raloka	ka	bolo.		

lokile.

di

Dipapadi

37







39	Rati	o	a	hlapa.		
41	Ati	o	dula	fase.		
43	Tate	o	lebelelela	puku	ya	Ati.
45	Ati	o	goga	mma.		
47	Ke	tate	wa	ka.		taxi.
49	Hemene	o	a	lokiša.		ka
51	Ba	laola	bana.			dizoo
53	Bona	ba	lebetše	TV.		ya
55	Ke	thuša	mma	le	sesi.	
57	Nano	o	tima	dikerese.		Re
59	Re	ja	dijo.			
61	Meetse	a	ka	gare	ga	zinki.
						63



